

Sample num	Northing	Easting	Elevation	Weight (g)	Date collected	Object
2500	14.2802	15.0585	-4.9593	16.7	14-Mar-22	sediment
2501	14.2802	15.0584	-4.9393	13.9	14-Mar-22	sediment
2502	14.2802	15.0585	-4.9193	12.6	14-Mar-22	sediment
2503	14.2802	15.0585	-4.8993	16.7	14-Mar-22	sediment
2504	14.239	15.0544	-4.8801	14.0	14-Mar-22	sediment
2505	14.239	15.0545	-4.8601	9.7	14-Mar-22	sediment
2506	14.2012	15.0347	-4.8444	10.6	14-Mar-22	sediment
2507	14.1733	15.0352	-4.7986	21.3	14-Mar-22	sediment
2508	14.1653	15.0201	-4.7858	16.2	14-Mar-22	sediment
2509	14.1657	15.0159	-4.7681	13.7	14-Mar-22	sediment
2510	14.1626	15.0056	-4.7483	10.7	14-Mar-22	sediment
2511	14.1683	15.0049	-4.6949	11.0	14-Mar-22	sediment
2512	14.1678	15.0111	-4.6771	10.7	14-Mar-22	sediment
2513	14.1678	15.0103	-4.6663	10.8	14-Mar-22	sediment
2514	14.1224	15.0124	-4.661	13.4	14-Mar-22	sediment
2515	14.1227	15.0028	-4.6471	14.7	14-Mar-22	sediment
2516	14.1453	15.0142	-4.6055	17.7	14-Mar-22	sediment
2517	14.1549	15.0158	-4.5909	14.1	14-Mar-22	sediment
2518	14.1608	15.0202	-4.5773	14.8	14-Mar-22	sediment
2519	14.2049	15.0238	-4.5561	13.5	14-Mar-22	sediment
2520	14.2071	15.0205	-4.5401	13.1	14-Mar-22	sediment
2521	14.2083	15.0241	-4.518	15.1	14-Mar-22	sediment
2522	14.2168	15.024	-4.4998	16.1	14-Mar-22	sediment
2523	14.2178	15.0186	-4.4936	16.1	14-Mar-22	sediment
2524	14.2177	15.0189	-4.4738	14.3	14-Mar-22	sediment
2525	14.2205	14.9966	-4.4737	17.5	14-Mar-22	sediment
2526	14.2208	14.994	-4.4617	17.6	14-Mar-22	sediment
2527	14.2209	14.9936	-4.4435	17.1	14-Mar-22	sediment
2528	14.2229	14.9885	-4.4232	16.9	14-Mar-22	sediment
2529	14.2301	14.9833	-4.4076	15.5	14-Mar-22	sediment
2530	14.2414	14.9885	-4.3829	15.2	14-Mar-22	sediment
2531	14.241	14.9889	-4.3606	14.2	14-Mar-22	sediment
2532	14.2399	14.9895	-4.3412	14.1	14-Mar-22	sediment
2533	14.2468	14.9819	-4.3323	15.5	14-Mar-22	sediment
2534	14.2476	14.9766	-4.3119	18.9	14-Mar-22	sediment
2535	14.2526	14.9742	-4.3011	15.3	14-Mar-22	sediment
2536	14.2538	14.9724	-4.2765	18.4	14-Mar-22	sediment
2537	13.9215	14.9826	-4.3283	13.8	14-Mar-22	sediment
2538	13.9205	14.976	-4.3138	15.4	14-Mar-22	sediment
2539	13.9195	14.9691	-4.2898	15.3	14-Mar-22	sediment
2540	13.9444	14.991	-4.2502	14.4	14-Mar-22	sediment
2541	13.9408	14.9628	-4.245	19.8	14-Mar-22	sediment
2542	13.9181	14.9791	-4.2107	19.2	14-Mar-22	sediment
2543	13.9206	14.981	-4.1899	14.3	14-Mar-22	sediment

2544	13.9221	14.9849	-4.1807	13.9	14-Mar-22 sediment
2545	13.9179	14.981	-4.1719	15.1	14-Mar-22 sediment
2546	13.917	14.9756	-4.1537	17.4	14-Mar-22 sediment
2547	13.9322	14.9816	-4.1331	14.8	14-Mar-22 sediment
2548	13.9234	14.989	-4.1196	13.4	14-Mar-22 sediment
2549	13.9142	14.9751	-4.1111	12.9	14-Mar-22 sediment
2550	13.8992	14.9879	-4.0725	15.5	14-Mar-22 sediment
2551	13.9088	14.9573	-4.0753	14.4	14-Mar-22 sediment
2552	13.9083	14.9544	-4.0623	11.3	14-Mar-22 sediment
2553	13.888	14.9435	-4.0358	13.8	14-Mar-22 sediment
2554	13.8762	14.9879	-3.9478	13.1	14-Mar-22 sediment
2555	13.8807	14.9922	-3.9328	12.4	14-Mar-22 sediment
2556	13.9053	14.9746	-3.9241	14.6	14-Mar-22 sediment
2557	13.9379	14.9856	-3.9072	15.0	14-Mar-22 sediment
2558	13.9517	14.9845	-3.89	16.7	14-Mar-22 sediment
2559	13.9557	14.9743	-3.8742	16.3	14-Mar-22 sediment
2560	13.9637	14.9749	-3.8556	18.6	14-Mar-22 sediment
2561	14.0086	14.9821	-3.8372	20.2	15-Mar-22 sediment
2562	14.0395	14.9771	-3.8156	18.8	15-Mar-22 sediment
2563	14.067	14.977	-3.7933	17.4	15-Mar-22 sediment
2564	14.0554	14.9617	-3.7666	13.3	15-Mar-22 sediment
2565	14.0618	14.9676	-3.742	12.9	15-Mar-22 sediment
2566	14.0641	14.9781	-3.7133	19.5	15-Mar-22 sediment
2567	14.0713	14.9785	-3.6884	18.5	15-Mar-22 sediment
2568	14.0635	14.9736	-3.6745	15.0	15-Mar-22 sediment
2569	14.0555	14.9767	-3.6544	18.9	15-Mar-22 sediment
2570	14.0805	14.9809	-3.6345	16.7	15-Mar-22 sediment
2571	14.0814	14.9806	-3.6114	13.3	15-Mar-22 sediment
2572	14.0795	14.9789	-3.5965	16.8	15-Mar-22 sediment
2573	14.0787	14.9831	-3.5779	17.2	15-Mar-22 sediment
2574	14.0821	14.9862	-3.5461	20.0	15-Mar-22 sediment
2575	14.0814	14.9857	-3.5229	16.1	15-Mar-22 sediment
2576	14.0811	14.9854	-3.507	17.7	15-Mar-22 sediment
2577	14.0834	14.9875	-3.489	14.2	15-Mar-22 sediment
2578	14.0866	14.9905	-3.4695	13.9	15-Mar-22 sediment
2579	14.0732	14.9912	-3.4545	14.5	15-Mar-22 sediment
2580	14.0734	14.9857	-3.4266	13.0	15-Mar-22 sediment
2581	14.062	14.9834	-3.4123	9.9	15-Mar-22 sediment
2582	14.0675	14.9743	-3.4157	11.2	15-Mar-22 sediment
2583	14.0815	14.9831	-3.378	12.5	15-Mar-22 sediment
2584	14.0821	14.9837	-3.3688	12.4	15-Mar-22 sediment
2585	14.0881	14.9852	-3.3484	13.5	15-Mar-22 sediment
2586	14.0918	14.9827	-3.3307	11.7	15-Mar-22 sediment
2587	14.082	14.9832	-3.3105	13.5	15-Mar-22 sediment
2588	14.0924	14.9809	-3.2906	13.2	15-Mar-22 sediment

2589	14.0846	14.9806	-3.2727	12.4	15-Mar-22 sediment
2590	14.0754	14.9838	-3.2385	12.3	15-Mar-22 sediment
2591	14.0746	14.9831	-3.2255	13.8	15-Mar-22 sediment
2592	14.0717	14.9806	-3.2079	15.5	15-Mar-22 sediment
2593	14.1231	14.9767	-3.1954	11.7	15-Mar-22 sediment
2594	14.1268	14.9802	-3.1744	12.0	15-Mar-22 sediment
2595	14.1366	14.9816	-3.152	16.2	15-Mar-22 sediment
2596	14.1374	14.9824	-3.1264	17.7	15-Mar-22 sediment
2597	14.1365	14.9887	-3.1036	17.6	15-Mar-22 sediment
2598	14.1381	14.9839	-3.083	14.5	15-Mar-22 sediment
2599	14.1388	14.986	-3.0656	15.7	15-Mar-22 sediment
2600	14.1422	14.9879	-3.0486	15.1	15-Mar-22 sediment
2601	14.1423	14.9839	-3.0272	13.4	15-Mar-22 sediment
2602	14.142	14.988	-3.0074	15.3	15-Mar-22 sediment
2603	14.137	14.9884	-2.9912	13.1	15-Mar-22 sediment
2604	14.1296	14.9896	-2.9751	13.3	15-Mar-22 sediment
2605	14.133	14.987	-2.948	15.0	15-Mar-22 sediment
2606	14.1459	14.9776	-2.9325	18.6	15-Mar-22 sediment
2607	14.1428	14.9746	-2.9086	11.5	15-Mar-22 sediment
2608	14.1499	14.9815	-2.8797	17.1	15-Mar-22 sediment
2609	14.1426	14.9845	-2.8631	16.3	15-Mar-22 sediment
2610	14.1429	14.9791	-2.8428	15.4	15-Mar-22 sediment
2611	14.1348	14.9713	-2.824	13.1	15-Mar-22 sediment
2612	14.1392	14.9755	-2.8075	12.9	15-Mar-22 sediment
2613	14.1412	14.9748	-2.786	10.2	15-Mar-22 sediment
2614	14.1267	14.9787	-2.7631	15.3	15-Mar-22 sediment
2615	14.1165	14.9765	-2.7433	13.0	15-Mar-22 sediment
2616	14.1123	14.9673	-2.7261	13.8	15-Mar-22 sediment
2617	14.1102	14.9559	-2.7	12.9	15-Mar-22 sediment
2618	14.1182	14.9569	-2.6773	13.2	15-Mar-22 sediment
2619	14.1252	14.9627	-2.6631	14.0	15-Mar-22 sediment
2620	14.1487	14.9656	-2.6393	14.0	15-Mar-22 sediment
2621	14.1584	14.9609	-2.6168	11.8	15-Mar-22 sediment
2622	14.157	14.96	-2.6022	15.8	15-Mar-22 sediment
2623	14.1503	14.9549	-2.5839	13.9	15-Mar-22 sediment
2624	14.1527	14.9633	-2.5526	17.1	15-Mar-22 sediment
2625	14.1453	14.9672	-2.5433	16.1	15-Mar-22 sediment
2626	14.1534	14.9775	-2.5158	17.8	15-Mar-22 sediment
2627	14.158	14.9771	-2.4976	15.1	15-Mar-22 sediment
2628	14.1531	14.9763	-2.4854	17.6	15-Mar-22 sediment
2629	14.1539	14.9769	-2.4787	14.7	15-Mar-22 sediment
2630	14.1504	14.9773	-2.4505	14.8	15-Mar-22 sediment
2631	14.1501	14.9772	-2.4335	14.9	15-Mar-22 sediment
2632	14.1549	14.9751	-2.4091	14.6	16-Mar-22 sediment
2633	14.1529	14.9703	-2.4001	15.2	16-Mar-22 sediment

2634	14.1509	14.9746	-2.385	18.3	16-Mar-22 sediment
2635	14.1482	14.9735	-2.3658	15.0	16-Mar-22 sediment
2636	14.1538	14.9737	-2.3481	16.7	16-Mar-22 sediment
2637	14.1483	14.9746	-2.3312	17.8	16-Mar-22 sediment
2638	14.1477	14.9744	-2.3133	15.0	16-Mar-22 sediment
2639	14.1548	14.9724	-2.2962	17.2	16-Mar-22 sediment
2640	14.1464	14.9683	-2.2847	18.8	16-Mar-22 sediment
2641	14.1619	14.9625	-2.2606	17.6	16-Mar-22 sediment
2642	14.1491	14.9505	-2.2409	15.0	16-Mar-22 sediment
2643	14.1491	14.9505	-2.2251	15.4	16-Mar-22 sediment
2644	14.1566	14.9427	-2.2001	13.2	16-Mar-22 sediment
2645	14.1568	14.9428	-2.1821	15.9	16-Mar-22 sediment
2646	14.1528	14.9419	-2.1647	12.9	16-Mar-22 sediment
2647	14.1394	14.946	-2.1533	11.0	16-Mar-22 sediment
2648	14.1507	14.9338	-2.1305	13.1	16-Mar-22 sediment
2649	14.1504	14.9335	-2.1171	13.2	16-Mar-22 sediment
2650	14.1484	14.9326	-2.0958	11.4	16-Mar-22 sediment
2651	14.155	14.9225	-2.0784	11.7	16-Mar-22 sediment
2652	14.1547	14.9161	-2.0643	12.0	16-Mar-22 sediment
2653	14.1492	14.8947	-2.0577	11.1	16-Mar-22 sediment
2654	14.151	14.8941	-2.0405	15.0	16-Mar-22 sediment
2655	14.1597	14.8921	-2.0211	16.6	16-Mar-22 sediment
2656	14.1517	14.8881	-2.0074	16.7	16-Mar-22 sediment
2657	14.1521	14.8818	-1.9889	18.5	16-Mar-22 sediment
2658	14.1483	14.8697	-1.9688	15.4	16-Mar-22 sediment
2659	14.1436	14.8468	-1.9463	16.8	16-Mar-22 sediment
2660	14.1528	14.8406	-1.9323	16.1	16-Mar-22 sediment
2661	14.1496	14.8317	-1.9151	17.3	16-Mar-22 sediment
2662	14.1464	14.825	-1.8943	16.0	16-Mar-22 sediment
2663	14.151	14.8159	-1.8771	13.4	16-Mar-22 sediment
2664	14.148	14.807	-1.8615	13.9	16-Mar-22 sediment
2665	14.1428	14.8045	-1.8526	14.3	16-Mar-22 sediment
2666	14.1425	14.8043	-1.8331	11.1	16-Mar-22 sediment
2667	14.1405	14.8003	-1.8187	16.0	16-Mar-22 sediment
2668	14.1473	14.7937	-1.8024	14.5	16-Mar-22 sediment
2669	14.1483	14.7934	-1.7849	18.9	16-Mar-22 sediment
2670	14.1516	14.7986	-1.7645	19.9	16-Mar-22 sediment